



Mokoko le Nkwe


Yikii Kubbi Emmanuel
Setswana



Bogogolo-tala diphologolo tsotlhe di
ne di dula mmogo kwa nageng.
Mokoko e ne e le kgosi ya tsone.


Mokoko o ile a bolelela diphologolo
gore setširi sa gagwe se dirilwe ka
molelo. Ka jalo diphologolo di ne di
tshaba mokoko thata.





Ka motlha oo, molelo o ne o diriwa ka mutsu le boro. Ka letsatsi le lengwe, pula e ne ya kolobetsa boro le mutsu tsa ga Nkwe. O ne a sa kgone go besa molelo go thutafatsa bana ba gagwe.


Ka jalo Nkwe o ne a roma bana ba
gagwe go ya go kopa molelo kwa go
Mokoko.






Mokoko o ne a sa itumela ka letsatsi leo. O ile a leleka bana ba ga Nkwe ntle le go ba fa molelo. Nkwe o ne a utlwa botlhoko fa bana ba goroga ba sa tshwara molelo.


Mo gare ga bosigo fa mokoko a robetse, Nkwe le bana ba gagwe ba ne ba ngongobela go ya go utswa molelo wag a Mokoko. Nkwe o ile a sela bojang bo bo omileng mo thoko ga ntlo ya ga Mokoko.






Fa Mokoko a ntse a robetse, Nkwe o ile a baya bojang jo bo omeletseng fa thoko ga setširi sa gagwe. Se se makatsang ke gore bojang bo ne bo sa tshware molelo. Nkwe o ile a tshwara setširi. Se ne se le tsididi!


Bana ba ga Nkwe le bona ba
tshwara setšhiri. Go ne go sena
molelo! Lelapa la ga Nkwe lotlhe la
thubega ka setshego.






Setshego sa dinkwe se ile sa tsosa
Mokoko, dikoko le dikokwana.
Mokoko o ile a shebisa setshiri sa
gagwe kwa go bona a goelets a re,
“Tshabang! A ga lo tshabe molelo?”


"Re tshwere setšhiri sa gago. Re lemogile matlhajana a gago, ga araba Nkwe." " Re ya go bolelala diphologolo tse dingwe gore go diragala eng. Di tlide go go befela."






Dikoko di ne di tshogile. Di ile tsa tshaba mme Mokoko le ena a tshaba. Dikoko di ile tsa tshaba mme tsa ya go dula le batho.

Go tshimologa ka motlha oo dikoko
di tshaba dinkwe. Di dula le batho ka
ntlha ya fa di batla tshireletso.



Mokoko le Nkwe

Writer: Yikii Kubbi Emmanuel
Illustration: Mango Tree
Translated By: Lorato Trok
Language: Setswana



© African Storybook Initiative, 2015



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
(CC-BY 4.0) Version 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.

Saide 
South African Institute
for Distance Education

www.africanstorybook.org
A Saide Initiative